WIKIPEDIA

Atjehs

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie

Atjehs of **Acehnees** (*Bahsa/Basa Acèh*, بهسا اچيه, [bahsa at͡ʃeh]; letterlik: "taal van Atjeh") is 'n Maleis-Polinesiese taal wat in Suidoos-Asië op die eiland Sumatra van Indonesië asook deur Atjehs-emigrante in die Maleisiese deelstaat Kedah gepraat word. Die taal word tans deur sowat 3,5 miljoen mense gepraat, hoofsaaklik Atjehs of Acehnese. Dit word met die Latynse of die Arabiese alfabet geskryf. Die Arabiese alfabet is deur Arabiese handelaars na Atjeh saamgebring, terwyl tydens die bestaan van Nederlands-Indië die Latynse alfabet in algemene gebruik gekom het.

Atjehs, Acehnees ***Bahsa/Basa Acèh*, بهسا اچيه**	
Uitspraak:	[bahsa at͡ʃeh]
Gepraat in:	Indonesië Maleisië
Gebied:	Suidoos-Asië
Totale sprekers:	3,5 miljoen[1]
Taalfamilie:	Austronesies Maleis-Polinesies Kern-Maleis-Polinesies Maleis-Soembawa Chamis **Atjehs, Acehnees**
Skrifstelsel:	Latynse alfabet (algemeen) Arabiese alfabet (Jawi)
Taalkodes	
ISO 639-1:	*geen*
ISO 639-2:	
ISO 639-3:	`ace (http://www.sil.org/iso639-3/documentation.asp?id=ace)`

Hikayat Prang Sabi in Atjehs in die Arabiese alfabet geskryf

Atjehs word veral in die provinsie Atjeh op die westelike deel van die eiland Sumatra, hoofsaaklik langs die noordelike en westelike kus, gepraat. Dit was eens die amptelike taal van die Sultanaat Atjeh wat groot gebiede van dié streek oorheers het.

Verwysings

1. "Ethnologue: Languages of the World, Seventeenth edition, Aceh" (https://www.ethnologue.com/language/ace) (in Engels). Ethnologue. Geargiveer (https://web.archive.org/web/20190610042432/https://www.ethnologue.com/language/ace) vanaf die oorspronklike op 10 Junie 2019. Besoek op 31 Augustus 2018.

Eksterne skakels

- Wikimedia Commons het meer media in die kategorie Atjehs.

Hierdie artikel oor 'n taal, taalgroep of taalfamilie is slegs 'n saadjie. Jy kan help deur dit uit te brei (https://af.wikipedia.org/w/index.php?title=Atjehs&action=edit).



Nota: Hierdie bladsy kan IFA fonetiese simbole in Unicode bevat.

Ontsluit van "https://af.wikipedia.org/w/index.php?title=Atjehs&oldid=2220102"

Die bladsy is laas op 29 Junie 2020 om 09:19 bygewerk.

Die teks is beskikbaar onder die lisensie Creative Commons Erkenning-Insgelyks Deel. Aanvullende voorwaardes kan moontlik ook van toepassing wees. Sien die Algemene Voorwaardes vir meer inligting.